

# Ancell Product List 2022

rev2218

Product Group	Form	Catalog #	Clone	Size	\$ U.S.
<b>Antibodies and Conjugates</b>					
<b>anti-human bcl-2</b> Clone: Bcl-2/100	Pur WA	357-020	Bcl-2/100	100 ug	\$210
	Biotin	357-030	Bcl-2/100	100 ug	\$300
	FITC	357-040	Bcl-2/100	120 tests	\$300
	PE	357-050	Bcl-2/100	120 tests	\$325
	<b>anti-human CD1a</b> Clone: CB-T6	Pur WA	145-020	CB-T6	100 ug
Biotin		145-030	CB-T6	100 ug	\$210
FITC		145-040	CB-T6	120 tests	\$210
PE		145-050	CB-T6	120 tests	\$275
Pur/PF		145-820	CB-T6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD1b</b> Clone: SN13	Pur WA	142-020	SN13	100 ug	\$175
	Biotin	142-030	SN13	100 ug	\$210
	FITC	142-040	SN13	120 tests	\$210
	PE	142-050	SN13	120 tests	\$275
	Pur/PF	142-820	SN13	100 ug	\$175
<b>anti-human CD1c</b> Clone: M241	Pur WA	146-020	M241	100 ug	\$175
	Biotin	146-030	M241	100 ug	\$210
	FITC	146-040	M241	120 tests	\$210
	PE	146-050	M241	120 tests	\$275
	Pur/PF	146-820	M241	100 ug	\$175
<b>anti-human CD2</b> Clone: 1E7E8	Pur WA	143-020	1E7E8	100 ug	\$175
	Biotin	143-030	1E7E8	100 ug	\$210
	FITC	143-040	1E7E8	120 tests	\$210
	PE	143-050	1E7E8	120 tests	\$275
	Pur/PF	143-820	1E7E8	100 ug	\$175
<b>anti-human CD3</b> Clone: UCHT1	Pur WA	144-020	UCHT1	100 ug	\$175
	Biotin	144-030	UCHT1	100 ug	\$210
	FITC	144-040	UCHT1	120 tests	\$210
	PE	144-050	UCHT1	120 tests	\$275
	APC	144-060	UCHT1	120 tests	\$325
	F(ab') <sub>2</sub>	144-520	UCHT1	100 ug	\$720
	Fab	144-580	UCHT1	100 ug	\$720
	Pur/PF	144-820	UCHT1	100 ug	\$175
<b>anti-mouse CD3</b> Clone: 145-2C11	Pur WA	703-020	145-2C11	100 ug	\$175
	Biotin	703-030	145-2C11	100 ug	\$210
	FITC	703-040	145-2C11	120 tests	\$210
	PE	703-050	145-2C11	120 tests	\$275
	APC	703-060	145-2C11	120 tests	\$325
	Pur/PF	703-820	145-2C11	100 ug	\$175
<b>anti-human CD4</b> Clone: QS4120	Pur WA	147-020	QS4120	100 ug	\$175
	Biotin	147-030	QS4120	100 ug	\$210

	FITC	147-040	QS4120	120 tests	\$210
	PE	147-050	QS4120	120 tests	\$275
	APC	147-060	QS4120	120 tests	\$325
	PE-Cy7	147-070	QS4120	120 tests	\$325
	Pur/PF	147-820	QS4120	100 ug	\$175
<b>anti-human CD4</b>	Pur WA	148-020	M-T441	100 ug	\$175
Clone: M-T441	Biotin	148-030	M-T441	100 ug	\$210
	FITC	148-040	M-T441	120 tests	\$210
	PE	148-050	M-T441	120 tests	\$275
	APC	148-060	M-T441	120 tests	\$325
	Pur/PF	148-820	M-T441	100 ug	\$175
<b>anti-mouse CD4</b>	Pur WA	704-020	GK1.5	100 ug	\$175
Clone: GK1.5	Biotin	704-030	GK1.5	100 ug	\$210
	FITC	704-040	GK1.5	120 tests	\$210
	PE	704-050	GK1.5	120 tests	\$275
	APC	704-060	GK1.5	120 tests	\$325
	PE-Cy7	704-070	GK1.5	120 tests	\$325
	Pur PF	704-820	GK1.5	100 ug	\$175
<b>anti-human CD5</b>	Pur WA	150-020	UCHT2	100 ug	\$175
Clone: UCHT2	Biotin	150-030	UCHT2	100 ug	\$210
	FITC	150-040	UCHT2	120 tests	\$210
	PE	150-050	UCHT2	120 tests	\$275
	Pur/PF	150-820	UCHT2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD6</b>	Pur WA	151-020	3F7B6	100 ug	\$175
Clone: 3F7B6	Biotin	151-030	3F7B6	100 ug	\$210
	FITC	151-040	3F7B6	120 tests	\$210
	PE	151-050	3F7B6	120 tests	\$275
	Pur/PF	151-820	3F7B6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD7</b>	Pur WA	152-020	3A1E	100 ug	\$175
Clone: 3A1E	Biotin	152-030	3A1E	100 ug	\$210
	FITC	152-040	3A1E	120 tests	\$210
	PE	152-050	3A1E	120 tests	\$275
	Pur/PF	152-820	3A1E	100 ug	\$175
<b>anti-human CD8</b>	Pur WA	153-020	UCHT4	100 ug	\$175
Clone: UCHT4	Biotin	153-030	UCHT4	100 ug	\$210
	FITC	153-040	UCHT4	120 tests	\$210
	PE	153-050	UCHT4	120 tests	\$275
	Pur/PF	153-820	UCHT4	100 ug	\$175
<b>anti-human CD8</b>	Pur WA	154-020	14	100 ug	\$175
Clone: 14	Biotin	154-030	14	100 ug	\$210
	FITC	154-040	14	120 tests	\$210
	PE	154-050	14	120 tests	\$275
	PE-Cy7	154-070	14	120 tests	\$325
	Pur/PF	154-820	14	100 ug	\$175
<b>anti-mouse CD8 alpha</b>	Pur WA	260-020	53-6	100 ug	\$175
Clone: 53-6	Biotin	260-030	53-6	100 ug	\$210
	FITC	260-040	53-6	120 tests	\$210
	PE	260-050	53-6	120 tests	\$275
	APC	260-060	53-6	120 tests	\$325
	PE-Cy7	260-070	53-6	120 tests	\$325
<b>anti-human CD9</b>	Pur WA	156-020	SN4	100 ug	\$175

Clone: SN4	Biotin	156-030	SN4	100 ug	\$210
	FITC	156-040	SN4	120 tests	\$210
	PE	156-050	SN4	120 tests	\$275
	Pur/PF	156-820	SN4	100 ug	\$175
<b>anti-human CD10</b>	Pur WA	157-020	SN5c	100 ug	\$175
Clone: SN5c	Biotin	157-030	SN5c	100 ug	\$210
	FITC	157-040	SN5c	120 tests	\$210
	PE	157-050	SN5c	120 tests	\$275
	Pur/PF	157-820	SN5c	100 ug	\$175
<b>anti-human CD11a</b>	Pur WA	158-020	38	100 ug	\$175
Clone: 38	Biotin	158-030	38	100 ug	\$210
	FITC	158-040	38	120 tests	\$210
	PE	158-050	38	120 tests	\$275
	Pur/PF	158-820	38	100 ug	\$175
<b>anti-human CD11b</b>	Pur WA	159-020	ICRF44	100 ug	\$175
Clone: ICRF44	Biotin	159-030	ICRF44	100 ug	\$210
	FITC	159-040	ICRF44	120 tests	\$210
	PE	159-050	ICRF44	120 tests	\$275
	APC	159-060	ICRF44	120 tests	\$275
	Pur/PF	159-820	ICRF44	100 ug	\$175
<b>anti-human CD11c</b>	Pur WA	160-020	3.9	100 ug	\$175
Clone: 3.9	Biotin	160-030	3.9	100 ug	\$210
	FITC	160-040	3.9	120 tests	\$210
	PE	160-050	3.9	120 tests	\$275
	APC	160-060	3.9	120 tests	\$275
	Pur/PF	160-820	3.9	100 ug	\$175
<b>anti-human CD13</b>	Pur WA	162-020	22A5	100 ug	\$175
Clone: 22A5	Biotin	162-030	22A5	100 ug	\$210
	FITC	162-040	22A5	120 tests	\$210
	PE	162-050	22A5	120 tests	\$275
	APC	162-060	22A5	120 tests	\$325
	Pur/PF	162-820	22A5	100 ug	\$175
<b>anti-human CD14</b>	Pur WA	163-020	UCHM1	100 ug	\$175
Clone: UCHM1	Biotin	163-030	UCHM1	100 ug	\$210
	FITC	163-040	UCHM1	120 tests	\$210
	PE	163-050	UCHM1	120 tests	\$275
	Pur/PF	163-820	UCHM1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD15</b>	Pur WA	164-020	AHN1.1	100 ug	\$175
Clone: AHN1.1	Biotin	164-030	AHN1.1	100 ug	\$210
	FITC	164-040	AHN1.1	120 tests	\$210
	Pur/PF	164-820	AHN1.1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD16</b>	Pur WA	165-020	3G8	100 ug	\$175
Clone: 3G8	Biotin	165-030	3G8	100 ug	\$210
	FITC	165-040	3G8	120 tests	\$210
	PE	165-050	3G8	120 tests	\$275
	F(ab') <sub>2</sub>	165-520	3G8	100 ug	\$720
	Fab	165-580	3G8	100 ug	\$720
	Fab-Biotin	165-530	3G8	100 ug	\$925
	Pur/PF	165-820	3G8	100 ug	\$175
<b>anti-human CD17</b>	Pur WA	166-020	Huly-m13	100 ug	\$175
Clone: Huly-m13	Biotin	166-030	Huly-m13	100 ug	\$210

	FITC	166-040	Huly-m13	120 tests	\$210
	Pur/PF	166-820	Huly-m13	100 ug	\$175
<b>anti-human CD18</b>	Pur WA	167-020	IB4	100 ug	\$175
Clone: IB4	Biotin	167-030	IB4	100 ug	\$210
	FITC	167-040	IB4	120 tests	\$210
	PE	167-050	IB4	120 tests	\$275
	F(ab') <sub>2</sub>	167-520	IB4	100 ug	\$720
	Pur/PF	167-820	IB4	100 ug	\$175
<b>anti-human CD19</b>	Pur WA	168-020	BU12	100 ug	\$175
Clone: BU12	Biotin	168-030	BU12	100 ug	\$210
	FITC	168-040	BU12	120 tests	\$210
	PE	168-050	BU12	120 tests	\$275
	APC	168-060	BU12	120 tests	\$325
	Pur/PF	168-820	BU12	100 ug	\$175
<b>anti-human CD21</b>	Pur WA	170-020	BU33	100 ug	\$175
Clone: BU33	Biotin	170-030	BU33	100 ug	\$210
	FITC	170-040	BU33	120 tests	\$210
	PE	170-050	BU33	120 tests	\$275
	Pur/PF	170-820	BU33	100 ug	\$175
<b>anti-human CD22</b>	Pur WA	171-020	RFB4	100 ug	\$175
Clone: RFB4	Biotin	171-030	RFB4	100 ug	\$210
	FITC	171-040	RFB4	120 tests	\$210
	PE	171-050	RFB4	120 tests	\$275
	Pur/PF	171-820	RFB4	100 ug	\$175
<b>anti-human CD23</b>	Pur WA	172-020	BU38	100 ug	\$175
Clone: BU38	Biotin	172-030	BU38	100 ug	\$210
	FITC	172-040	BU38	120 tests	\$210
	PE	172-050	BU38	120 tests	\$275
	Pur/PF	172-820	BU38	100 ug	\$175
<b>anti-human CD24</b>	Pur WA	173-020	BA-1	100 ug	\$175
Clone: BA-1	Biotin	173-030	BA-1	100 ug	\$210
	FITC	173-040	BA-1	120 tests	\$210
	Pur/PF	173-820	BA-1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD25</b>	Pur WA	174-020	7G7B6	100 ug	\$175
Clone: 7G7B6	Biotin	174-030	7G7B6	100 ug	\$210
	FITC	174-040	7G7B6	120 tests	\$210
	PE	174-050	7G7B6	120 tests	\$275
	APC	174-060	7G7B6	120 tests	\$325
	Pur/PF	174-820	7G7B6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD26</b>	Pur WA	175-020	202.36	100 ug	\$175
Clone: 202.36	Biotin	175-030	202.36	100 ug	\$210
	FITC	175-040	202.36	120 tests	\$210
	PE	175-050	202.36	120 tests	\$275
	Pur/PF	175-820	202.36	100 ug	\$175
<b>anti-human CD27</b>	Pur WA	176-020	M-T271	100 ug	\$175
Clone: M-T271	Biotin	176-030	M-T271	100 ug	\$210
	FITC	176-040	M-T271	120 tests	\$210
	PE	176-050	M-T271	120 tests	\$275
	Pur/PF	176-820	M-T271	100 ug	\$175
<b>anti-human CD28</b>	Pur WA	177-020	ANC28.1/5D10	100 ug	\$210
Clone: ANC28.1/5D10	Biotin	177-030	ANC28.1/5D10	100 ug	\$300

	FITC	177-040	ANC28.1/5D10	120 tests	\$300
	PE	177-050	ANC28.1/5D10	120 tests	\$325
	F(ab') <sub>2</sub>	177-520	ANC28.1/5D10	100 ug	\$720
	Pur/PF	177-820	ANC28.1/5D10	100 ug	\$210
<b>anti-human CD29</b>	Pur WA	178-020	4B7R	100 ug	\$175
Clone: 4B7R	Biotin	178-030	4B7R	100 ug	\$210
	FITC	178-040	4B7R	120 tests	\$210
	PE	178-050	4B7R	120 tests	\$275
	Pur/PF	178-820	4B7R	100 ug	\$175
<b>anti-human CD30</b>	Pur WA	179-020	AC10	100 ug	\$175
Clone: AC10	Biotin	179-030	AC10	100 ug	\$210
	PE	179-050	AC10	120 tests	\$325
	APC	179-060	AC10	120 tests	\$325
	Pur/PF	179-820	AC10	100 ug	\$175
<b>anti-human CD31</b>	Pur WA	180-020	158-2B3	100 ug	\$175
Clone: 158-2B3	Biotin	180-030	158-2B3	100 ug	\$210
	FITC	180-040	158-2B3	120 tests	\$210
	PE	180-050	158-2B3	120 tests	\$275
	Pur/PF	180-820	158-2B3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD32</b>	Pur WA	181-020	7.3	100 ug	\$175
Clone: 7.3	Biotin	181-030	7.3	100 ug	\$210
	PE	181-050	7.3	120 tests	\$275
	F(ab') <sub>2</sub>	181-520	7.3	100 ug	\$720
	Fab	181-580	7.3	100 ug	\$720
	Pur/PF	181-820	7.3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD34</b>	Pur WA	183-020	43A1	100 ug	\$210
Clone: 43A1	Biotin	183-030	43A1	100 ug	\$300
	FITC	183-040	43A1	120 tests	\$300
	PE	183-050	43A1	120 tests	\$325
	APC	183-060	43A1	120 tests	\$325
	Pur/PF	183-820	43A1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD35</b>	Pur WA	184-020	E11	100 ug	\$175
Clone: E11	Biotin	184-030	E11	100 ug	\$210
	FITC	184-040	E11	120 tests	\$210
	PE	184-050	E11	120 tests	\$275
	Pur/PF	184-820	E11	100 ug	\$175
<b>anti-human CD36</b>	Pur WA	185-020	SM0	100 ug	\$175
Clone: SMO	Biotin	185-030	SM0	100 ug	\$210
	FITC	185-040	SM0	120 tests	\$210
	Pur/PF	185-820	SM0	100 ug	\$175
<b>anti-human CD37</b>	Pur WA	186-020	IPO-24	100 ug	\$175
Clone: IPO-24	Biotin	186-030	IPO-24	100 ug	\$210
	FITC	186-040	IPO-24	120 tests	\$210
	PE	186-050	IPO-24	120 tests	\$275
	Pur/PF	186-820	IPO-24	100 ug	\$175
<b>anti-human CD38</b>	Pur WA	187-020	AT1	100 ug	\$175
Clone: AT1	Biotin	187-030	AT1	100 ug	\$210
	FITC	187-040	AT1	120 tests	\$210
	PE	187-050	AT1	120 tests	\$275
	APC	187-060	AT1	120 tests	\$325
	Pur/PF	187-820	AT1	100 ug	\$175

<b>anti-human CD39</b> Clone: BU61	Pur WA	188-020	BU61	100 ug	\$175
	Biotin	188-030	BU61	100 ug	\$210
	FITC	188-040	BU61	120 tests	\$210
	PE	188-050	BU61	120 tests	\$275
	Pur/PF	188-820	BU61	100 ug	\$175
<b>anti-human CD40</b> Clone: BE-1	Pur WA	189-020	BE-1	100 ug	\$175
	Biotin	189-030	BE-1	100 ug	\$210
	PE	189-050	BE-1	120 tests	\$275
	Pur/PF	189-820	BE-1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD40</b> Clone: EA-5	Pur WA	300-020	EA-5	100 ug	\$175
	Biotin	300-030	EA-5	100 ug	\$210
	FITC	300-040	EA-5	120 tests	\$210
	PE	300-050	EA-5	120 tests	\$275
	Pur/PF	300-820	EA-5	100 ug	\$175
<b>anti-human CD41a</b> Clone: 96.2C1	Pur WA	190-020	96.2C1	100 ug	\$175
	Biotin	190-030	96.2C1	100 ug	\$210
	FITC	190-040	96.2C1	120 tests	\$210
	PE	190-050	96.2C1	120 tests	\$275
	Pur/PF	190-820	96.2C1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD43</b> Clone: DFT1	Pur WA	192-020	DFT1	100 ug	\$175
	Biotin	192-030	DFT1	100 ug	\$210
	FITC	192-040	DFT1	120 tests	\$210
	PE	192-050	DFT1	120 tests	\$275
	Pur/PF	192-820	DFT1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD44</b> Clone: BU52	Pur WA	193-020	BU52	100 ug	\$175
	Biotin	193-030	BU52	100 ug	\$210
	FITC	193-040	BU52	120 tests	\$210
	PE	193-050	BU52	120 tests	\$275
	F(ab') <sub>2</sub>	193-520	BU52	100 ug	\$720
	Pur/PF	193-820	BU52	100 ug	\$175
<b>anti-human CD44</b> Clone: BU75	Pur WA	352-020	BU75	100 ug	\$175
	Biotin	352-030	BU75	100 ug	\$210
	FITC	352-040	BU75	120 tests	\$210
	PE	352-050	BU75	120 tests	\$275
	Pur/PF	352-820	BU75	100 ug	\$175
<b>anti-human CD45</b> Clone: C11	Pur WA	196-020	C11	100 ug	\$175
	Biotin	196-030	C11	100 ug	\$210
	FITC	196-040	C11	120 tests	\$210
	PE	196-050	C11	120 tests	\$275
	APC	196-060	C11	120 tests	\$325
	Pur/PF	196-820	C11	100 ug	\$175
<b>anti-human CD45R</b> Clone: 351C5	Pur WA	195-020	351C5	100 ug	\$175
	Biotin	195-030	351C5	100 ug	\$300
	FITC	195-040	351C5	120 tests	\$300
	Pur/PF	195-820	351C5	100 ug	\$175
<b>anti-mouse CD45R(B220)</b> Clone: RA3-3A1/6.1	Pur WA	720-020	RA3-3A1/6.1	100 ug	\$175
	Biotin	720-030	RA3-3A1/6.1	100 ug	\$210
	FITC	720-040	RA3-3A1/6.1	120 tests	\$210
	Pur PF	720-820	RA3-3A1/6.1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD45RA</b> Clone: 158.4D3	Pur WA	394-020	158.4D3	100 ug	\$175
	Biotin	394-030	158.4D3	100 ug	\$210

	FITC	394-040	158.4D3	120 tests	\$210
	PE	394-050	158.4D3	120 tests	\$275
	Pur/PF	394-820	158.4D3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD45RO</b>	Pur WA	194-020	UCHL1	100 ug	\$175
Clone: UCHL1	Biotin	194-030	UCHL1	100 ug	\$210
	FITC	194-040	UCHL1	120 tests	\$210
	PE	194-050	UCHL1	120 tests	\$275
	Pur/PF	194-820	UCHL1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD46</b>	Pur WA	197-020	169-1-E4.3	100 ug	\$175
Clone: 169-1-E4.3	Biotin	197-030	169-1-E4.3	100 ug	\$210
	FITC	197-040	169-1-E4.3	120 tests	\$210
	PE	197-050	169-1-E4.3	120 tests	\$275
	Pur/PF	197-820	169-1-E4.3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD47</b>	Pur WA	198-020	ANC2F6	100 ug	\$175
Clone: ANC2F6	Biotin	198-030	ANC2F6	100 ug	\$210
	FITC	198-040	ANC2F6	120 tests	\$210
	PE	198-050	ANC2F6	120 tests	\$325
	Pur/PF	198-820	ANC2F6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD48</b>	Pur WA	199-020	5-4.8	100 ug	\$175
Clone: 5-4.8	Biotin	199-030	5-4.8	100 ug	\$210
	FITC	199-040	5-4.8	120 tests	\$210
	PE	199-050	5-4.8	120 tests	\$275
	Pur/PF	199-820	5-4.8	100 ug	\$175
<b>anti-human CD49b</b>	Pur WA	155-020	HAS6	100 ug	\$175
Clone: HAS6	Biotin	155-030	HAS6	100 ug	\$210
	FITC	155-040	HAS6	120 tests	\$210
	PE	155-050	HAS6	120 tests	\$275
	Pur/PF	155-820	HAS6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD49d</b>	Pur WA	200-020	BU49	100 ug	\$175
Clone: BU49	Biotin	200-030	BU49	100 ug	\$210
	FITC	200-040	BU49	120 tests	\$210
	PE	200-050	BU49	120 tests	\$275
	Pur/PF	200-820	BU49	100 ug	\$175
<b>anti-human CD49f</b>	Pur WA	356-020	BQ16	100 ug	\$175
Clone: BQ16	Biotin	356-030	BQ16	100 ug	\$210
	FITC	356-040	BQ16	120 tests	\$210
	PE	356-050	BQ16	120 tests	\$275
	Pur/PF	356-820	BQ16	100 ug	\$175
<b>anti-human CD50</b>	Pur WA	201-020	186-2G9	100 ug	\$175
Clone: 186-2G9	Biotin	201-030	186-2G9	100 ug	\$210
	FITC	201-040	186-2G9	120 tests	\$210
	PE	201-050	186-2G9	120 tests	\$275
	Pur/PF	201-820	186-2G9	100 ug	\$175
<b>anti-human CD51</b>	Pur WA	202-020	P2W7	100 ug	\$175
Clone: P2W7	Biotin	202-030	P2W7	100 ug	\$210
	FITC	202-040	P2W7	120 tests	\$210
	PE	202-050	P2W7	120 tests	\$275
	Pur/PF	202-820	P2W7	100 ug	\$175
<b>anti-human CD53</b>	Pur WA	204-020	63.5A3	100 ug	\$175
Clone: 63.5A3	Biotin	204-030	63.5A3	100 ug	\$210
	FITC	204-040	63.5A3	120 tests	\$210

	PE	204-050	63.5A3	120 tests	\$275
	Pur/PF	204-820	63.5A3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD54 (D1)</b>	Pur WA	205-020	15.2	100 ug	\$175
Clone: 15.2	Biotin	205-030	15.2	100 ug	\$210
	FITC	205-040	15.2	120 tests	\$210
	PE	205-050	15.2	120 tests	\$275
	Pur/PF	205-820	15.2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD54 (D2)</b>	Pur WA	206-020	8.4A6	100 ug	\$175
Clone: 8.4A6	Biotin	206-030	8.4A6	100 ug	\$210
	FITC	206-040	8.4A6	120 tests	\$210
	PE	206-050	8.4A6	120 tests	\$275
	Pur/PF	206-820	8.4A6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD55</b>	Pur WA	207-020	67	100 ug	\$175
Clone: 67	Biotin	207-030	67	100 ug	\$210
	FITC	207-040	67	120 tests	\$210
	PE	207-050	67	120 tests	\$275
	Pur/PF	207-820	67	100 ug	\$175
<b>anti-human CD56</b>	Pur WA	208-020	ERIC-1	100 ug	\$175
Clone: ERIC-1	Biotin	208-030	ERIC-1	100 ug	\$275
	Pur/PF	208-820	ERIC-1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD56</b>	Pur WA	308-020	ANC7C7	100 ug	\$175
Clone: ANC7C7	Biotin	308-030	ANC7C7	100 ug	\$210
	FITC	308-040	ANC7C7	120 tests	\$210
	PE	308-050	ANC7C7	120 tests	\$325
	Pur/PF	308-820	ANC7C7	100 ug	\$175
<b>anti-human CD57</b>	Pur WA	209-020	NK-1	100 ug	\$175
Clone: NK-1	Biotin	209-030	NK-1	100 ug	\$210
	FITC	209-040	NK-1	120 tests	\$210
	Pur/PF	209-820	NK-1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD58(LFA-3)</b>	Pur WA	210-020	TS2	100 ug	\$175
Clone: TS2	Biotin	210-030	TS2	100 ug	\$210
	FITC	210-040	TS2	120 tests	\$210
	PE	210-050	TS2	120 tests	\$275
	Pur/PF	210-820	TS2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD59</b>	Pur WA	211-020	BRA-10G	100 ug	\$175
Clone: BRA-10G	Biotin	211-030	BRA-10G	100 ug	\$210
	FITC	211-040	BRA-10G	120 tests	\$210
	PE	211-050	BRA-10G	120 tests	\$275
	Pur/PF	211-820	BRA-10G	100 ug	\$175
<b>anti-human CD60</b>	Pur WA	212-020	UM4D4	100 ug	\$210
Clone: UM4D4	Biotin	212-030	UM4D4	100 ug	\$300
	FITC	212-040	UM4D4	120 tests	\$300
	Pur/PF	212-820	UM4D4	100 ug	\$210
<b>anti-human CD62E</b>	Pur WA	240-020	HAE-1f	100 ug	\$175
Clone: HAE-1f	Biotin	240-030	HAE-1f	100 ug	\$210
	FITC	240-040	HAE-1f	120 tests	\$210
	PE	240-050	HAE-1f	120 tests	\$275
	Pur/PF	240-820	HAE-1f	100 ug	\$175
<b>anti-human CD62L</b>	Pur WA	261-020	LAM1-116	100 ug	\$175
Clone: LAM1-116	Biotin	261-030	LAM1-116	100 ug	\$210
	FITC	261-040	LAM1-116	120 tests	\$210



	PE	261-050	LAM1-116	120 tests	\$275
	APC	261-060	LAM1-116	120 tests	\$325
	Pur/PF	261-820	LAM1-116	100 ug	\$175
<b>anti-human CD63</b>	Pur WA	215-020	AHN16.1	100 ug	\$175
Clone: AHN16.1	Biotin	215-030	AHN16.1	100 ug	\$210
	FITC	215-040	AHN16.1	120 tests	\$210
	PE	215-050	AHN16.1	120 tests	\$275
	Pur/PF	215-820	AHN16.1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD64</b>	Pur WA	216-020	10.1	100 ug	\$175
Clone: 10.1	Biotin	216-030	10.1	100 ug	\$210
	FITC	216-040	10.1	120 tests	\$210
	PE	216-050	10.1	120 tests	\$275
	F(ab') <sub>2</sub>	216-520	10.1	100 ug	\$720
	Fab	216-580	10.1	100 ug	\$720
	Fab-Biotin	216-530	10.1	100 ug	\$925
	Pur/PF	216-820	10.1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b>	Pur WA	217-020	ANC1D5	100 ug	\$210
Clone: ANC1D5	Biotin	217-030	ANC1D5	100 ug	\$300
	FITC	217-040	ANC1D5	120 tests	\$300
	PE	217-050	ANC1D5	120 tests	\$325
	Pur/PF	217-820	ANC1D5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b>	Pur WA	219-020	ANC3C5	100 ug	\$210
Clone: ANC3C5	Biotin	219-030	ANC3C5	100 ug	\$300
	FITC	219-040	ANC3C5	120 tests	\$300
	Pur/PF	219-820	ANC3C5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD66b (CEACAM8)</b>	Pur WA	220-020	ANC4A4	100 ug	\$210
Clone: ANC4A4	Biotin	220-030	ANC4A4	100 ug	\$300
	FITC	220-040	ANC4A4	120 tests	\$300
	Pur/PF	220-820	ANC4A4	100 ug	\$210
<b>anti-human CD66e</b>	Pur WA	218-020	CB30	100 ug	\$175
Clone: CB30	Biotin	218-030	CB30	100 ug	\$210
	PE	218-050	CB30	120 tests	\$275
	Pur/PF	218-820	CB30	100 ug	\$175
<b>anti-human CD69</b>	Pur WA	221-020	HP-4B3	100 ug	\$175
Clone: HP-4B3	Biotin	221-030	HP-4B3	100 ug	\$210
	FITC	221-040	HP-4B3	120 tests	\$210
	PE	221-050	HP-4B3	120 tests	\$275
	Pur/PF	221-820	HP-4B3	100 ug	\$175
<b>anti-human CD70</b>	Pur WA	222-020	BU69	100 ug	\$175
Clone: BU69	Biotin	222-030	BU69	100 ug	\$210
	FITC	222-040	BU69	120 tests	\$210
	PE	222-050	BU69	120 tests	\$275
	APC	222-060	BU69	120 tests	\$325
	Pur/PF	222-820	BU69	100 ug	\$175
<b>anti-human CD71</b>	Pur WA	223-020	DF1513	100 ug	\$175
Clone: DF1513	Biotin	223-030	DF1513	100 ug	\$210
	FITC	223-040	DF1513	120 tests	\$210
	PE	223-050	DF1513	120 tests	\$275
	Pur/PF	223-820	DF1513	100 ug	\$175
<b>anti-human CD74</b>	Pur WA	226-020	M-B741	100 ug	\$175
Clone: M-B741	Biotin	226-030	M-B741	100 ug	\$210

	FITC	226-040	M-B741	120 tests	\$210
	PE	226-050	M-B741	120 tests	\$275
	Pur/PF	226-820	M-B741	100 ug	\$175
<b>anti-human CD75</b>	Pur WA	228-020	LN1	100 ug	\$175
Clone: LN1	Biotin	228-030	LN1	100 ug	\$210
	FITC	228-040	LN1	120 tests	\$210
	Pur/PF	228-820	LN1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD79a</b>	Pur WA	235-020	ZL7-4	100 ug	\$175
Clone: ZL7-4	Biotin	235-030	ZL7-4	100 ug	\$210
	FITC	235-040	ZL7-4	120 tests	\$210
	PE	235-050	ZL7-4	120 tests	\$275
	Pur/PF	235-820	ZL7-4	100 ug	\$175
<b>anti-human CD79b</b>	Pur WA	301-020	SN8	100 ug	\$210
Clone: SN8	Biotin	301-030	SN8	100 ug	\$300
	FITC	301-040	SN8	120 tests	\$300
	PE	301-050	SN8	120 tests	\$325
	Pur/PF	301-820	SN8	100 ug	\$210
<b>anti-human CD80 (B7-1)</b>	Pur WA	110-020	P1.H1.A1.A1	100 ug	\$210
Clone: P1.H1.A1.A1	Biotin	110-030	P1.H1.A1.A1	100 ug	\$300
	PE	110-050	P1.H1.A1.A1	120 tests	\$325
	Pur/PF	110-820	P1.H1.A1.A1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD81</b>	Pur WA	302-020	1.3.3.22	100 ug	\$175
Clone: 1.3.3.22	Biotin	302-030	1.3.3.22	100 ug	\$210
	FITC	302-040	1.3.3.22	120 tests	\$210
	PE	302-050	1.3.3.22	120 tests	\$275
	Pur/PF	302-820	1.3.3.22	100 ug	\$175
<b>anti-human CD83</b>	Pur WA	304-020	HB15e	100 ug	\$175
Clone: HB15e	Biotin	304-030	HB15e	100 ug	\$210
	FITC	304-040	HB15e	120 tests	\$210
	PE	304-050	HB15e	120 tests	\$275
	Pur/PF	304-820	HB15e	100 ug	\$175
<b>anti-human CD84</b>	Pur WA	305-020	152.1D5	100 ug	\$210
Clone: 152.1D5	Biotin	305-030	152.1D5	100 ug	\$275
	FITC	305-040	152.1D5	120 tests	\$275
	PE	305-050	152.1D5	120 tests	\$325
	Pur/PF	305-820	152.1D5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD86</b>	Pur WA	307-020	BU63	100 ug	\$210
Clone: BU63	Biotin	307-030	BU63	100 ug	\$275
	FITC	307-040	BU63	120 tests	\$275
	PE	307-050	BU63	120 tests	\$325
	Pur/PF	307-820	BU63	100 ug	\$210
<b>anti-human CD94</b>	Pur WA	315-020	HP-3D9	100 ug	\$210
Clone: HP-3D9	Biotin	315-030	HP-3D9	100 ug	\$300
	FITC	315-040	HP-3D9	120 tests	\$300
	PE	315-050	HP-3D9	120 tests	\$325
	Pur/PF	315-820	HP-3D9	100 ug	\$210
<b>anti-human CD95</b>	Pur WA	316-020	ANC95.1	100 ug	\$175
Clone: ANC95.1	Biotin	316-030	ANC95.1	100 ug	\$210
	FITC	316-040	ANC95.1	120 tests	\$210
	PE	316-050	ANC95.1	120 tests	\$275
	Pur/PF	316-820	ANC95.1	100 ug	\$175

<b>anti-human CD98</b> Clone: UM7F8	Pur WA	319-020	UM7F8	100 ug	\$210
	Biotin	319-030	UM7F8	100 ug	\$300
	FITC	319-040	UM7F8	120 tests	\$300
	PE	319-050	UM7F8	120 tests	\$325
	Pur/PF	319-820	UM7F8	100 ug	\$210
<b>anti-human CD100</b> Clone: 133-1C6	Pur WA	321-020	133-1C6	100 ug	\$210
	Biotin	321-030	133-1C6	100 ug	\$300
	FITC	321-040	133-1C6	120 tests	\$300
	Pur/PF	321-820	133-1C6	100 ug	\$210
<b>anti-human CD104</b> Clone: UMA9	Pur WA	325-020	UMA9	100 ug	\$210
	Biotin	325-030	UMA9	100 ug	\$275
	FITC	325-040	UMA9	120 tests	\$275
	PE	325-050	UMA9	120 tests	\$325
	Pur/PF	325-820	UMA9	100 ug	\$210
<b>anti-human CD105</b> Clone: SN6	Pur WA	326-020	SN6	100 ug	\$175
	Biotin	326-030	SN6	100 ug	\$210
	FITC	326-040	SN6	120 tests	\$210
	PE	326-050	SN6	120 tests	\$275
	APC	326-060	SN6	120 tests	\$325
	Pur/PF	326-820	SN6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD106</b> Clone: 1.G11B1	Pur WA	327-020	1.G11B1	100 ug	\$175
	Biotin	327-030	1.G11B1	100 ug	\$210
	FITC	327-040	1.G11B1	120 tests	\$210
	PE	327-050	1.G11B1	120 tests	\$275
	Pur/PF	327-820	1.G11B1	100 ug	\$175
<b>anti-human CD117</b> Clone: 57A5	Pur WA	338-020	57A5	100 ug	\$175
	Biotin	338-030	57A5	100 ug	\$210
	PE	338-050	57A5	120 tests	\$275
	APC	338-060	57A5	120 tests	\$325
	Pur/PF	338-820	57A5	100 ug	\$175
<b>anti-human CD122</b> Clone: 9A2	Pur WA	343-020	9A2	100 ug	\$175
	Biotin	343-030	9A2	100 ug	\$210
	Pur/PF	343-820	9A2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD127</b> Clone: ANC8F2	Pur WA	348-020	ANC8F2	100 ug	\$210
	Biotin	348-030	ANC8F2	100 ug	\$300
	FITC	348-040	ANC8F2	120 tests	\$300
	PE	348-050	ANC8F2	120 tests	\$325
	Pur/PF	348-820	ANC8F2	100 ug	\$210
<b>anti-human CD133(AC133)</b> Clone: ANC9C5	Pur WA	363-020	ANC9C5	100 ug	\$210
	Biotin	363-030	ANC9C5	100 ug	\$300
	FITC	363-040	ANC9C5	120 tests	\$300
	PE	363-050	ANC9C5	120 tests	\$325
	APC	363-060	ANC9C5	120 tests	\$325
	Pur/PF	363-820	ANC9C5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD134(OX40)</b> Clone: BerAct35	Pur WA	355-020	BerAct35	100 ug	\$210
	Biotin	355-030	BerAct35	100 ug	\$300
	FITC	355-040	BerAct35	120 tests	\$300
	PE	355-050	BerAct35	120 tests	\$325
	Pur/PF	355-820	BerAct35	100 ug	\$210
<b>anti-human CD137</b> Clone: 4B4-1	Pur WA	360-020	4B4-1	100 ug	\$210
	Biotin	360-030	4B4-1	100 ug	\$300

	F(ab') <sub>2</sub>	360-520	4B4-1	100 ug	\$720
	FITC	360-040	4B4-1	120 tests	\$300
	PE	360-050	4B4-1	120 tests	\$325
	Pur/PF	360-820	4B4-1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD137L</b>	Pur WA	365-020	ANC5D6	100 ug	\$210
Clone: ANC5D6	Biotin	365-030	ANC5D6	100 ug	\$300
	PE	365-050	ANC5D6	120 tests	\$325
	Pur/PF	365-820	ANC5D6	100 ug	\$210
<b>anti-human CD147</b>	Pur WA	376-020	UM-8D6	100 ug	\$175
Clone: UM-8D6	Biotin	376-030	UM-8D6	100 ug	\$210
	FITC	376-040	UM-8D6	120 tests	\$210
	PE	376-050	UM-8D6	120 tests	\$275
	APC	376-060	UM-8D6	120 tests	\$325
	Pur/PF	376-820	UM-8D6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD152(CTLA-4)</b>	Pur WA	359-020	ANC152.2/8H5	100 ug	\$210
Clone: ANC152.2/8H5	Biotin	359-030	ANC152.2/8H5	100 ug	\$300
	FITC	359-040	ANC152.2/8H5	120 tests	\$300
	PE	359-050	ANC152.2/8H5	120 tests	\$325
	F(ab') <sub>2</sub>	359-520	ANC152.2/8H5	100 ug	\$720
	Fab	359-580	ANC152.2/8H5	100 ug	\$720
	Pur/PF	359-820	ANC152.2/8H5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD154(CD40L)</b>	Pur WA	353-020	24-31	100 ug	\$210
Clone: 24-31	Biotin	353-030	24-31	100 ug	\$300
	FITC	353-040	24-31	120 tests	\$300
	PE	353-050	24-31	120 tests	\$325
	Pur/PF	353-820	24-31	100 ug	\$210
<b>anti-human CD155(PVR)</b>	Pur WA	255-020	ANC2B2	100 ug	\$210
Clone: ANC2B2	Biotin	255-030	ANC2B2	100 ug	\$300
	FITC	255-040	ANC2B2	120 tests	\$300
	PE	255-050	ANC2B2	120 tests	\$375
	Pur/PF	255-820	ANC2B2	100 ug	\$210
<b>anti-human CD155(PVR)</b>	Pur WA	350-020	ANC6A3	100 ug	\$210
Clone: ANC6A3	Biotin	350-030	ANC6A3	100 ug	\$300
	FITC	350-040	ANC6A3	120 tests	\$300
	PE	350-050	ANC6A3	120 tests	\$375
	Pur/PF	350-820	ANC6A3	100 ug	\$210
<b>anti-human CD161(NKR-P1A)</b>	Pur WA	388-020	B199.2	100 ug	\$175
Clone: B199.2	Biotin	388-030	B199.2	100 ug	\$210
	FITC	388-040	B199.2	120 tests	\$210
	PE	388-050	B199.2	120 tests	\$325
	Pur/PF	388-820	B199.2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD165</b>	Pur WA	392-020	AD2	100 ug	\$175
Clone: AD2	Biotin	392-030	AD2	100 ug	\$210
	FITC	392-040	AD2	120 tests	\$210
	PE	392-050	AD2	120 tests	\$325
	Pur/PF	392-820	AD2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD166</b>	Pur WA	393-020	3A6	100 ug	\$175
Clone: 3A6	Biotin	393-030	3A6	100 ug	\$210
	FITC	393-040	3A6	120 tests	\$210
	PE	393-050	3A6	120 tests	\$325
	Pur/PF	393-820	3A6	100 ug	\$175

<b>anti-human CD235(Glycophorin A)</b> Clone: A63-B/C2	Pur WA	122-020	A63-B/C2	100 ug	\$175
	Biotin	122-030	A63-B/C2	100 ug	\$210
	FITC	122-040	A63-B/C2	120 tests	\$210
	Pur/PF	122-820	A63-B/C2	100 ug	\$175
<b>anti-human CD244 (2B4)</b> Clone: ANC244.8/8F7	Pur WA	239-020	ANC244.8/8F7	100 ug	\$210
	Pur/PF	239-820	ANC244.8/8F7	100 ug	\$210
	PE	239-050	ANC244.8/8F7	120 tests	\$325
<b>anti-human CD244 (2B4)</b> Clone: ANC2B4/3B12	Pur WA	259-020	ANC2B4/3B12	100 ug	\$210
	FITC	259-040	ANC2B4/3B12	120 tests	\$300
	Pur/PF	259-820	ANC2B4/3B12	100 ug	\$210
<b>anti-human CD252(OX40L)</b> Clone: ANC10G1	Pur WA	400-020	ANC10G1	100 ug	\$210
	Biotin	400-030	ANC10G1	100 ug	\$300
	FITC	400-040	ANC10G1	120 tests	\$300
	PE	400-050	ANC10G1	120 tests	\$325
	APC	400-060	ANC10G1	120 tests	\$325
	Pur/PF	400-820	ANC10G1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD257(BAFF)</b> Clone: ANC2H3	Pur WA	266-020	ANC2H3	100 ug	\$210
	Biotin	266-030	ANC2H3	100 ug	\$300
	FITC	266-040	ANC2H3	120 tests	\$300
	PE	266-050	ANC2H3	120 tests	\$325
	Pur/PF	266-820	ANC2H3	100 ug	\$210
<b>anti-human CD268 (BAFFR)</b> Clone: ANC269.2/6E6	Pur WA	275-020	ANC268.2/6E6	100 ug	\$210
	Biotin	275-030	ANC268.2/6E6	100 ug	\$300
	FITC	275-040	ANC268.2/6E6	120 tests	\$300
	PE	275-050	ANC268.2/6E6	120 tests	\$325
	Pur/PF	275-820	ANC268.2/6E6	100 ug	\$210
<b>anti-human CD269 (BCMA)</b> Clone: ANC3B1	Pur WA	269-020	ANC3B1	100 ug	\$210
	Biotin	269-030	ANC3B1	100 ug	\$300
	PE	269-050	ANC3B1	120 tests	\$325
	Pur/PF	269-820	ANC3B1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD270(HVEM)</b> Clone: ANC3B7	Pur WA	270-020	ANC3B7	100 ug	\$210
	Biotin	270-030	ANC3B7	100 ug	\$300
	FITC	270-040	ANC3B7	120 tests	\$300
	PE	270-050	ANC3B7	120 tests	\$325
	Pur/PF	270-820	ANC3B7	100 ug	\$210
<b>anti-human CD271 (NGFR)</b> Clone: ANC271/3D7	Pur WA	271-020	ANC271/3D7	100 ug	\$210
	Biotin	271-030	ANC271/3D7	100 ug	\$300
	FITC	271-040	ANC271/3D7	120 tests	\$300
	Pur/PF	271-820	ANC271/3D7	100 ug	\$210
<b>anti-human CD272 (BTLA)</b> Clone: ANC5A5	Pur WA	372-020	ANC5A5	100 ug	\$210
	Biotin	372-030	ANC5A5	100 ug	\$300
	FITC	372-040	ANC5A5	120 tests	\$300
	PE	372-050	ANC5A5	120 tests	\$325
	Pur/PF	372-820	ANC5A5	100 ug	\$210
<b>anti-human CD272(BTLA)</b> Clone: ANC6E9	Pur WA	272-020	ANC6E9	100 ug	\$210
	Biotin	272-030	ANC6E9	100 ug	\$300
	FITC	272-040	ANC6E9	120 tests	\$300
	PE	272-050	ANC6E9	120 tests	\$325
	APC	272-060	ANC6E9	120 tests	\$325
	Pur/PF	272-820	ANC6E9	100 ug	\$210
<b>anti-human CD273(B7-DC)</b>	Pur WA	273-020	ANC8D12	100 ug	\$210

Clone: ANC8D12	Biotin	273-030	ANC8D12	100 ug	\$300
	FITC	273-040	ANC8D12	120 tests	\$300
	Pur/PF	273-820	ANC8D12	100 ug	\$210
<b>anti-human CD274(B7-H1)</b>	Pur WA	274-020	ANC6H1	100 ug	\$210
Clone: ANC6H1	Biotin	274-030	ANC6H1	100 ug	\$300
	FITC	274-040	ANC6H1	120 tests	\$300
	PE	274-050	ANC6H1	120 tests	\$325
	Pur/PF	274-820	ANC6H1	100 ug	\$210
<b>anti-human CD275(B7-H2)</b>	Pur WA	263-020	ANC4E3	100 ug	\$210
Clone: ANC4E3	Biotin	263-030	ANC4E3	100 ug	\$300
	Pur/PF	263-820	ANC4E3	100 ug	\$210
<b>anti-human CD278(ICOS)</b>	Pur WA	265-020	ANC6C6	100 ug	\$210
Clone: ANC6C6	Biotin	265-030	ANC6C6	100 ug	\$300
	FITC	265-040	ANC6C6	120 tests	\$300
	PE	265-050	ANC6C6	120 tests	\$325
	APC	265-060	ANC6C6	120 tests	\$325
	Pur/PF	265-820	ANC6C6	100 ug	\$210
<b>anti-human CD279(PD-1)</b>	Pur WA	279-020	ANC4H6	100 ug	\$175
Clone: ANC4H6	Biotin	279-030	ANC4H6	100 ug	\$210
	FITC	279-040	ANC4H6	120 tests	\$210
	Pur/PF	279-820	ANC4H6	100 ug	\$175
<b>anti-human CD326(EpCAM)</b>	Pur WA	126-020	ANC8D4	100 ug	\$210
Clone: ANC8D4	Biotin	126-030	ANC8D4	100 ug	\$300
	Pur/PF	126-820	ANC8D4	100 ug	\$210
	FITC	126-040	ANC8D4	120 tests	\$300
	PE	126-050	ANC8D4	120 tests	\$325
<b>anti-human CD357(GITR)</b>	Pur WA	268-020	ANC7D6	100 ug	\$210
Clone: ANC7D6	Biotin	268-030	ANC7D6	100 ug	\$300
	FITC	268-040	ANC7D6	120 tests	\$300
	Pur/PF	268-820	ANC7D6	100 ug	\$210
<b>anti-human CD357(GITR)</b>	Pur WA	368-020	ANC5E3	100 ug	\$210
Clone: ANC5E3	Biotin	368-030	ANC5E3	100 ug	\$300
	FITC	368-040	ANC5E3	120 tests	\$300
	PE	368-050	ANC5E3	120 tests	\$325
	Pur/PF	368-820	ANC5E3	100 ug	\$210
<b>anti-human DR3</b>	Pur WA	250-020	ANC2D12	100 ug	\$210
Clone: ANC2D12	Biotin	250-030	ANC2D12	100 ug	\$300
	Pur/PF	250-820	ANC2D12	100 ug	\$210
<b>anti-human FOXP3</b>	Pur WA	333-020	ANCFX2D7	100 ug	\$210
Clone: ANCFX2D7	Biotin	333-030	ANCFX2D7	100 ug	\$300
	FITC	333-040	ANCFX2D7	120 tests	\$300
	PE	333-050	ANCFX2D7	120 tests	\$375
<b>anti-human GARP (LRRC32)</b>	Pur WA	277-020	ANC8C9	100 ug	\$210
Clone: ANC8C9	Biotin	277-030	ANC8C9	100 ug	\$300
	FITC	277-040	ANC8C9	120 tests	\$300
	PE	277-050	ANC8C9	120 tests	\$325
	Pur/PF	277-820	ANC8C9	100 ug	\$210
<b>anti-human Hif-1a</b>	Pur WA	335-020	ANC10G3	100 ug	\$210
Clone: ANC10G3	Pur/PF	335-820	ANC10G3	100 ug	\$210
<b>anti-human IFN gamma</b>	Pur WA	247-020	ANC2E11	100 ug	\$175
Clone: ANC2E11	Biotin	247-030	ANC2E11	100 ug	\$210

	FITC	247-040	ANC2E11	120 tests	\$210
	PE	247-050	ANC2E11	120 tests	\$275
<b>anti-human IgA</b>	Pur WA	137-020	Hisa43	100 ug	\$175
Clone: Hisa43	Biotin	137-030	Hisa43	100 ug	\$210
	FITC	137-040	Hisa43	120 tests	\$210
	PE	137-050	Hisa43	120 tests	\$275
	Pur/PF	137-820	Hisa43	100 ug	\$175
<b>anti-human IgG</b>	Pur WA	139-020	ICO-97	100 ug	\$175
Clone: ICO-97	Biotin	139-030	ICO-97	100 ug	\$210
	FITC	139-040	ICO-97	120 tests	\$210
	PE	139-050	ICO-97	120 tests	\$275
	Pur/PF	139-820	ICO-97	100 ug	\$175
<b>anti-human IgM</b>	Pur WA	141-020	UCHB1	100 ug	\$175
Clone: UCHB1	Biotin	141-030	UCHB1	100 ug	\$210
	FITC	141-040	UCHB1	120 tests	\$210
	PE	141-050	UCHB1	120 tests	\$275
	Pur/PF	141-820	UCHB1	100 ug	\$175
<b>anti-human IL-2</b>	Pur WA	245-020	ANC7F7	100 ug	\$175
Clone: ANC7F7	Biotin	245-030	ANC7F7	100 ug	\$210
	FITC	245-040	ANC7F7	120 tests	\$210
	PE	245-050	ANC7F7	120 tests	\$275
<b>anti-human Kappa</b>	Pur WA	136-020	L1C1	100 ug	\$175
Clone: L1C1	Biotin	136-030	L1C1	100 ug	\$210
	FITC	136-040	L1C1	120 tests	\$210
	PE	136-050	L1C1	120 tests	\$275
	Pur/PF	136-820	L1C1	100 ug	\$175
<b>anti-human Lambda</b>	Pur WA	138-020	ICO106	100 ug	\$175
Clone: ICO106	Biotin	138-030	ICO106	100 ug	\$210
	FITC	138-040	ICO106	120 tests	\$210
	PE	138-050	ICO106	120 tests	\$275
	Pur/PF	138-820	ICO106	100 ug	\$175
<b>anti-human LTbetaR</b>	Pur WA	267-020	ANCLTR2/9E2	100 ug	\$210
Clone: ANCLTR2/9E2	Biotin	267-030	ANCLTR2/9E2	100 ug	\$300
	FITC	267-040	ANCLTR2/9E2	120 tests	\$300
	PE	267-050	ANCLTR2/9E2	120 tests	\$325
	Pur/PF	267-820	ANCLTR2/9E2	100 ug	\$210
<b>anti-human MHC Class I</b>	Pur WA	121-020	3F10	100 ug	\$175
Clone: 3F10	Biotin	121-030	3F10	100 ug	\$210
	FITC	121-040	3F10	120 tests	\$210
	PE	121-050	3F10	120 tests	\$275
	Pur/PF	121-820	3F10	100 ug	\$175
<b>anti-human MHC Class II</b>	Pur WA	131-020	TDR31.1	100 ug	\$175
Clone: TDR31.1	Biotin	131-030	TDR31.1	100 ug	\$210
	FITC	131-040	TDR31.1	120 tests	\$210
	PE	131-050	TDR31.1	120 tests	\$275
	APC	131-060	TDR31.1	120 tests	\$325
	Pur/PF	131-820	TDR31.1	100 ug	\$175
<b>anti-human p53</b>	Pur WA	227-020	Pab240	100 ug	\$175
Clone: Pab240	Biotin	227-030	Pab240	100 ug	\$210
	FITC	227-040	Pab240	120 tests	\$210
<b>anti-human perforin</b>	Pur WA	358-020	deltaG9	100 ug	\$210

Clone: deltaG9	Biotin	358-030	deltaG9	100 ug	\$300
	FITC	358-040	deltaG9	120 tests	\$300
	PE	358-050	deltaG9	120 tests	\$325
<b>anti-human TCR C beta 1</b>	Pur WA	101-020	Jovi-1	100 ug	\$275
Clone: Jovi-1	Biotin	101-030	Jovi-1	100 ug	\$425
	FITC	101-040	Jovi-1	120 tests	\$425
	PE	101-050	Jovi-1	120 tests	\$525
	APC	101-060	Jovi-1	120 tests	\$525
	Pur/PF	101-820	Jovi-1	100 ug	\$275
<b>anti-human TCR V beta 3</b>	Pur WA	102-020	Jovi-3	100 ug	\$225
Clone: Jovi-3	Biotin	102-030	Jovi-3	100 ug	\$325
	FITC	102-040	Jovi-3	120 tests	\$325
	PE	102-050	Jovi-3	120 tests	\$425
	Pur/PF	102-820	Jovi-3	100 ug	\$225
<b>anti-human TIGIT</b>	Pur WA	340-020	ANCTG6	100 ug	\$210
Clone: ANCTG6	Biotin	340-030	ANCTG6	100 ug	\$300
	Pur/PF	340-820	ANCTG6	100 ug	\$210
<b>anti-human TNF alpha</b>	Pur WA	398-020	J1D9	100 ug	\$175
Clone: J1D9	Biotin	398-030	J1D9	100 ug	\$210
	FITC	398-040	J1D9	120 tests	\$210
	PE	398-050	J1D9	120 tests	\$275

## Human Recombinant Proteins

<b>Recombinant hCD27-mulg</b>	Pur WA	543-020		25 ug	\$325
	Biotin	543-030		25 ug	\$400
	Pur/PF	543-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD28-mulg</b>	Pur WA	508-020		25 ug	\$325
	Biotin	508-030		25 ug	\$400
	Pur/PF	508-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD40-mulg</b>	Pur WA	504-020		25 ug	\$325
	Biotin	504-030		25 ug	\$400
	PE	504-050		50 tests	\$575
	APC	504-060		50 tests	\$575
	Pur/PF	504-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD54-mulg</b>	Pur WA	514-020		25 ug	\$325
	Biotin	514-030		25 ug	\$400
	Pur/PF	514-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD56(trn)-mulg</b>	Pur WA	522-020		25 ug	\$325
	Pur/PF	522-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD70-muCD8</b>	Pur WA	537-020		25 ug	\$325
	Biotin	537-030		25 ug	\$400
	Pur/PF	537-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD80-mulg</b>	Pur WA	510-020		25 ug	\$325
	Biotin	510-030		25 ug	\$400
	Pur/PF	510-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD86(P2)-mulg</b>	Pur WA	579-020		25 ug	\$325
	Pur/PF	579-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD86(var)-mulg</b>	Pur WA	589-020		25 ug	\$325
	Pur/PF	589-820		25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD86-mulg</b>	Pur WA	509-020		25 ug	\$325



	Biotin	509-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	509-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD95(Fas)-hulg</b>	Pur WA	506-020	25 ug	\$325
	Biotin	506-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	506-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD123(IL-3R<math>\alpha</math>)-hulg</b>	Pur WA	545-020	25 ug	\$325
	Biotin	545-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	545-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD127-mulg</b>	Pur WA	539-020	25 ug	\$325
	Pur/PF	539-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD134(OX40)-mulg</b>	Pur WA	513-020	25 ug	\$325
	Biotin	513-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	513-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD137(4-1BB)-hulg</b>	Pur WA	502-020	25 ug	\$325
	Biotin	502-030	25 ug	\$400
	FITC	502-040	50 tests	\$400
	PE	502-050	50 tests	\$575
	Pur/PF	502-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD137L-muCD8</b>	Pur WA	503-020	25 ug	\$325
	Biotin	503-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	503-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD152(CTLA-4)-mulg</b>	Pur WA	501-020	25 ug	\$325
	Biotin	501-030	25 ug	\$400
	FITC	501-040	50 tests	\$400
	PE	501-050	50 tests	\$575
	APC	501-060	50 tests	\$575
	Pur/PF	501-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD154-muCD8</b>	Pur WA	505-020	25 ug	\$325
	Biotin	505-030	25 ug	\$400
	PE	505-050	50 tests	\$575
	Pur/PF	505-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD155(PVR)-mulg</b>	Pur WA	555-020	25 ug	\$325
	Biotin	555-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	555-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD244(2B4)-muCD8</b>	Pur WA	544-020	25 ug	\$325
	Biotin	544-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	544-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD252(OX40L)-muCD8</b>	Pur WA	512-020	25 ug	\$325
	Biotin	512-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	512-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD257(BAFF)(trn)-muCD</b>	Pur WA	525-020	25 ug	\$325
	Biotin	525-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	525-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD268(BAFFR)-mulg</b>	Pur WA	524-020	25 ug	\$325
	Biotin	524-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	524-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD269(BCMA)-mulg</b>	Pur WA	519-020	25 ug	\$325
	Biotin	519-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	519-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD270(HVEM)-mulg</b>	Pur WA	531-020	25 ug	\$325
	Biotin	531-030	25 ug	\$400

<b>Recombinant hCD271(NGFR)-mulg</b>	Pur/PF	531-820	25 ug	\$325
	Pur WA	527-020	25 ug	\$325
	Biotin	527-030	25 ug	\$400
<b>Recombinant hCD272(BTLA)-mulg</b>	Pur/PF	527-820	25 ug	\$325
	Pur WA	542-020	25 ug	\$325
	Pur/PF	542-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD273(B7-DC)-mulg</b>	Pur WA	573-020	25 ug	\$325
	Biotin	573-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	573-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD274 (B7-H1)-mulg</b>	Pur WA	541-020	25 ug	\$325
	Biotin	541-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	541-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD275(B7-H2)-mulg</b>	Pur WA	575-020	25 ug	\$325
	Biotin	575-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	575-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD278(ICOS)-mulg</b>	Pur WA	517-020	25 ug	\$325
	Biotin	517-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	517-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hCD279(PD-1)-mulg</b>	PE	517-050	50 tests	\$575
	Pur WA	549-020	25 ug	\$325
	Biotin	549-030	25 ug	\$400
<b>Recombinant hCD304-mulg</b>	Pur/PF	549-820	25 ug	\$325
	Pur WA	557-020	25 ug	\$325
	Pur/PF	557-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hDR3-mulg</b>	Pur WA	528-020	25 ug	\$325
	Biotin	528-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	528-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hLTbetaR-mulg</b>	Pur WA	536-020	25 ug	\$325
	Biotin	536-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	536-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant mulgFc (Control Protein)</b>	Pur WA	581-020	25 ug	\$325
	Biotin	581-030	25 ug	\$325
	Pur/PF	581-820	25 ug	\$325
<b>Recombinant hTIGIT-mulg</b>	Pur WA	556-020	25 ug	\$325
	Pur/PF	556-030	25 ug	\$400
	Pur/PF	556-820	25 ug	\$325

## Specialty Reagents

<b>Human Lineage Mix</b>	FITC	671-040	30 tests	\$375
				\$25
<b>LDG Neg Sort Mix</b>	Biotin	675-030	100 ug each	\$1,660

## 2nd step detection reagents

<b>Streptavidin</b>	PE	253-050	120 tests	\$125
	FITC	254-040	120 tests	\$125
<b>Goat anti-Mouse IgG/IgM</b>	FITC	232-010	0.5 ml	\$125
	FITC	232-011	1 ml	\$210
	Biotin	234-010	0.5 ml	\$125
	Biotin	234-011	1 ml	\$210

## Isotype Controls

<b>Human IgG1k</b>	Pur WA	295-010		100 ug	\$175
	Biotin	295-030		100 ug	\$210
	FITC	295-040		100 ug	\$210
	PE	295-050		100 ug	\$250
	Pur/PF	295-810		100 ug	\$175
<b>Mouse IgG1</b>	Pur WA	278-010	MOPC31C	100 ug	\$125
	Biotin	278-030	MOPC31C	100 ug	\$175
	FITC	278-040	MOPC31C	100 ug	\$175
	PE	278-050	MOPC31C	100 ug	\$210
	APC	278-060	MOPC31C	100 ug	\$325
	F(ab') <sub>2</sub>	278-520	MOPC31C	100 ug	\$425
	Fab-Biotin	278-530	MOPC31C	100 ug	\$475
	Fab	278-580	MOPC31C	100 ug	\$425
	Pur/PF	278-810	MOPC31C	100 ug	\$125
	<b>Mouse IgG2a</b>	Pur WA	281-010	RPC5	100 ug
Biotin		281-030	RPC5	100 ug	\$175
FITC		281-040	RPC5	100 ug	\$175
PE		281-050	RPC5	100 ug	\$210
APC		281-060	RPC5	100 ug	\$325
F(ab') <sub>2</sub>		281-520	RPC5	100 ug	\$425
Fab		281-580	RPC5	100 ug	\$425
Pur/PF		281-810	RPC5	100 ug	\$125
<b>Mouse IgG2b</b>	Pur WA	284-010	BPC4	100 ug	\$125
	Biotin	284-030	BPC4	100 ug	\$175
	FITC	284-040	BPC4	100 ug	\$175
	PE	284-050	BPC4	100 ug	\$210
	Pur/PF	284-810	BPC4	100 ug	\$125
<b>Mouse IgG3</b>	Pur WA	287-010	SIPC3385	100 ug	\$125
	Biotin	287-030	SIPC3385	100 ug	\$175
	FITC	287-040	SIPC3385	100 ug	\$175
	PE	287-050	SIPC3385	100 ug	\$210
	Pur/PF	287-810	SIPC3385	100 ug	\$125
<b>Mouse IgM</b>	Pur WA	290-010	TEPC183	100 ug	\$125
	Biotin	290-030	TEPC183	100 ug	\$175
	FITC	290-040	TEPC183	100 ug	\$175
	Pur/PF	290-810	TEPC183	100 ug	\$125

### Form Key

Pur WA: Purified with Antibiotic

Pur/PF: Purified Preservative-free

Biotin: Biotin conjugate

FITC: Fluorescein conjugate

R-PE: Phycoerythrin conjugate

F(ab')<sub>2</sub>: Fab dimer (Preservative-free)

Fab: Fab monomer (Preservative-free)

APC: Allophycocyanin conjugate

PE-Cy7: Phycoerythrin-Cy tandem dye conjugate